


Setswana

Kgato

4

Molalatladi wa ga Lorato



Molteno



Molalatladi wa ga Lorato

Setswana

Kgato: 4

ISBN: 978-1-77981-292-6

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Molteno

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Marleen Visser

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya nthla 2023.



Molalatladi wa ga Lorato




Molteno

Pula e ne ya na ka medupi, mme ya tlhodisa
Lorato mo ntlong.

O ne a sa kgone go tshamekela kwa ntle.

“A pula e tlaa sa?” Lorato a ipotsa.



Ka letsatsi le le latelang, ya na gape. Go ne go le metsi gotlhe mo tshingwaneng.


Pula ya sa, mme letsatsi la thaba.

Lorato o ne a bona molalatladi o montle mo loaping!



Lorato o ne a rwala dibutshe, a ya go tshameka kwa ntle. O ne a phatšha metsi mme a gasagana.


Ga bonala molalatladi o montle mo marothoding.



Bosigong joo, mme a tshelela Lorato
dipudula mo metsing a go tlhapa.

Lorato o ne a gelela dipudula ka diatla, mme
a di lebaganya le lebone.

Dipudula di na le molalatladi o montle!




Ka letsatsi le latelang, go ne go le letsatsi ebile go le mogote. .

Mme le Lorato ba ya lewatleng.


O ne a sela dikgapetla tse di anameng mo motlhabeng. Kgapetla e le nngwe e ne e na le molalatladi ka fa gare!

E ne e le ntle.




Lorato a inama go sela kgapetla, mme ya gogolwa ke lehubu.

“Ke batla molalatladi wa me,” Lorato a akanya.



Fa a goroga kwa gae, a ntsha dipente tsa gagwe le pampiri e tonna.

O ne a taka molalatladi ka mebala yotlhe e le supa ka go latelana, a feleletsa ka o mo intiko le o mo selaole.



Lorato a baya setshwantsho sa gaagwe mo leboteng.

Jaanong Lorato o na le molalatladi wa gagwe.

O montle!





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emacana
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanji wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswelatsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmalotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthunswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatlheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyoo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

